



U dzhiwa nga khani


Richard Khadambi and Collins
Kipkirui
Tshivenda

Khonani yanga Kiki nan ne ri funa u
divhisesa na hone ri divha hune ra dzula
hone zwavhudi.ri tshi bva tshikoloni ro
amba nga bulege dzine ra fanela u sedza
duvha lenelo .



Ro humbula u fhira nga luvhandeni lu
sina tshithu tsini na tshiporo,nangwe
khotsi a Kiki vho ri tsivhudza uri ri songo
tshimbila hanefho.

Nga murahu ha tshifhinga nyana ro
vhona munna mulapfu o ambara dzhasi
lilapfu litswu atshi khou tshimbila nga
vhuronwane murahu hashu.




Ra tshimbila zwituku uri ri mu
sedze.Lukanda lwawe lwo vha lwo dala
zwipundu.Milomo wo vha u mutukusa u
nga kona u thivha mano awe matswu.O
vha a na vhadzi lihulwane kha inwe
thungo ya tshifhatuwo.
Munna a vha vho vha vha tshi khou ri
tevhela.



Ro humbula u ima ra vhona muthu oyu ri sa mudivhi. Mbilu yo vha l tshi khou diela nthia lwe nda humbula uri a nga vha a tshi khou l pfa. Nda musedza, nda vhone kuvhumbele kwave na zwiambaro.

Hon go zwi takalela uri ndi khou musedza nga vhuronwane. A vhidzelela, "U khou sedza mini muthannga?"




Nga tshenetsho tshifhinga ra sedza thungo ra shavha, ndo ndi sina luvhilo lu ngafho. A mpfara nga hemmbe a ntsendedza kule nga tshanda tshithihi. Munna nkwayneledza kha vhone vhane nda pfa u nga mbabvu dzi do kwashékana. Fhedzi khonani yanga Kiki o kona u shavha.




Munna mulapfu vha ntakulela ntha sa bambiri lo petekanyiwaho.Vha mposa nga ngomu ha vene yo pakiwaho luvhandeni.A kona u dzhena nga phanda ha vene.

Munwe munna nga ngomu ha vene a mbvala mato a mbofha zwanda nga murahu hanga.Zwenezwo mureili a reila nga luvhilo lu no nga lwa goloi ya vhalwadze.



Munna a re tsini nan ne o vha o fara labi
lo thabaho lo thivha khofheni
hangha.Madi kha labi ovha a tshi nukha u
difhelela zwa nnyita uri ndi pfe ndi tshi
fhelelwa nga maanda ndi tshi toda u
edela. Ndo mbo farwa nga khofhe.
Ndi tshi vuwa nda di wan ndo dzula phasi
kha nndu yo swifhalaho ina lubuvhi na
mbevha.Ndo vha ndi songo tsha valiwa
mato.



Munango wa lufhera lutswu iwo mbodi vulea na phosho, munna o faraho tshigodelo o mbo di dzhena.Ndi ene munna we a mmbofha a nnyededza. "Khezwi zwiliwa zwau.Ndi khwine u le ngauri ri kha di fara lwendo lulapfu," ha nunanuna vhala munna. Vha thukhula ila thambo ye vha mmbofha kha zwanda nga lufhangang iwo vhadiwaho vhukuma lu tshi khou nembelela kha bannda lavho.



Musi ndi pfa liipfi “lwendo” nda vhona hu khwine u la uri ndi wane maanda a u di lamulela.

Hezwi ndi tshi khou la vhala munna vha dzula fhasi vha khou daha fola. Mutsi wa dadza lufhera lwothe. Ndi saathu u fhedza u la ,ha pfala u khokhonya munangoni.



Vhanwe vhanna vha dzhena vha tshi
khou kokodza muthannga,yo vha i Kiki!
Vho mu wana na ene .Zwino ro valelwa
rothe kha lufhera lutswu.



Nda talukanya uri munna mulapfu ndi vhone murangaphanda wa tshigwada hetshi. A fha milaedza ha vha vhavhili. Fhedzi munna vho ndiselaho zwiliwa vho vha vha sa khou takalela zwine zwa khou itiwa.

Nga murahu ha tshifhinga nyana ra pfa vha tshi khou hanedzana nnda lufherani. Murangaphanda wavho a huwelela a ri, "A thina ndavha arali ni tshi divha muta wawe. Ni nga si shandukise muhumbulo zwino."



U hanedzana ho ita uri ri divhe uri munwe wavho u a ri divha. Ndo di vhudzisa uri ndi ufhio.Kiki ari,"Ri fanela u wana ndila ya u nenga.Vha bebi vhashu a vha na tshelede ya u badela."

Nda vhofhulula khonani yanga mashudu mavhuya ndo zwi kona.Vhanna vho bvela phanda na u hanedzana vha thoma u lwa.Ra vula munango nga zwituku ri tshi khou sedza ndila ya u nenga.



Ra vhona mitwe mituku ya tshedza
vhukati ha mabulannga o
khokhomedziwaho kha luvhondo luthihi.
Ra bvisa bulannga u swika zwibigiri zwi
tshi bva kha luvhondo lu no khou
kwashea.
Ra bvisa linwe bulannga na linwe u
swikela ri tshi vhona tshedza tshituku
tshi tshi hulela ha vhonala zwavhudi.Ho
vha hu na fasitere lituku lo thivhiwaho
nga mabulannga haneo.



Nga u tavhanya ra dzhia tsheo.Kiki o vha a na tshihadu e mutuku u fhira nne,zwe a kona u gidima a toda thuso. Ra tibedza mabodelo o kwashéaho kha fureimi nga badzhi dla tshikolo, nda mu thusa u yatha.

Kiki a vhumbuluwa u bva nga fasitere.Ho vha hu si kule fhasi nnda,nda pfa atshi kwama fhasi nga milenzhe,a femela nthia.A mbo di tuwa.



Nga hetshi tshifhinga vhala vhanna vho
mbo di pfa phosho ye ra ita, vha raha
munango kha muhangammbwa.
Vha vula munango vha ima lufherani
zwituku vha tshi khou sedza fasitere.
Vha gidimela nnnda ,vha tshi khou
kharamedzana,vha sa divhi uri vhaye
thungo ifhio.Vhanna vho vha sinyuwa ,
zwi huluhulu munna wa u vhifha ane avha
murangaphanda wavho.O nthwa,a
vhidzelela,"vhabebi vha u vha do zwi
badelahezwi!"



Vhanna vha khokhomela mabulannga murahu kha fasitere vha nkhielka ngomu lufherani. Vha di sa kona u pfana ngauri vha ita mini –Nda di vha pfa vha tshi tatisana futhi.

Munna o dahesaho o vha a tshi toda u ndungulula .Mureili o vha a tshi khou vhilaela uri khonani yanga i do wana ndila ya u vhuya avhuya na mapholisa. Munna wa u fhifha ene ,tshawe,o vha a khou di todela tshelede.



Zwo nga a zwi nga fheli nga murahu nda pfa u tshimbila hutuku n nda ha fasitere lo kwashéaho .Ipfi la munna muhulwane la ri,"Ni songo ofha . Mapholisa o swika.Edelani fhasi,tibedzani thoho,ni songo dzinginyea.



A thi tsha divha zwo iteaho nga murahu.Zwothe zwo itea!Vhanna vho dzhiwa nga tshimangadzo musi mapholisa vha tshi dzhena lufherani lwe vha vha vhe khalwo.Ho vha na phosho nnzhi na u semana na u thuntshana nga zwigidi.



Musadzi wa pholisa a vula munango wa lufherani lwanga . A ntakula fhasi a ntandekanya nga nguvho.

A mmbudza ari,"Khonani yau ina mashudu .O wana bada khulwane tsini na fhano. Ro vha ri tshi khou reila ri tshi mona mona a gidimela tshitaratani .Ri tshi pfa tshitori tshawe ra vhidzelela thuso u do fundedza zwigevhenga pfunzo!"



Vhanna vhararu vho mbo di fariwa vha vhofhiwa vha dzenisiwa veneni ya mapholisa .Nda dzhena nga ngomu goloini na pholisa la mufumakadzi.A nnyisa hayani kha vhabebi vhanga vha no khou vhilaela.

Murahu ha duvha lenelo,Kiki nan ne ro thoma u thogo mela musi ri tshi vhona vhona.




U dzhiwa nga khani

Writer: Richard Khadambi and Collins Kipkirui

Illustration: Abraham Muzee

Translated By: Yvonne mulovhedzi

Language: Tshivenda



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org

A Saide Initiative